

# OBAVJEŠTENJE O NABAVCI – broj 120/07-P (ponovljeni postupak)

Radovi

## Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN

### I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA

Organizacija: KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. - Sarajevo	Kontakt-osoba: Lejla Drnda, dipl.ing. građ.
Adresa: J. Černija br. 8	Poštanski broj: 71000
Grad: Sarajevo	Identifikacioni broj: 4200151950004
Telefon: 033 655 733	Faks: 033 655 733
Elektronska pošta (e-mail) lejlad@viksa.ba	Internet adresa (web): <a href="http://www.viksa.ba">www.viksa.ba</a>

### I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba: Kemal Halvadžija, dipl.ing. građ.  
Adresa: A. Šaćirbegović br.8  
Telefon: 033 655-733, mob.  
Elektronska pošta (e-mail): kemalh@viksa.ba

### I.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

Kontakt osoba: Karasalihović Lejla, ing. građ.  
Adresa: Terezije br.38, soba br. 36  
Telefon: 033 200-313

### I.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Pogon " Kanalizacija " , ul.Terezije br.38 , soba br.20 .

### I.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN<sup>1</sup>)

Javno preduzeće

## Odjeljak II: PREDMET UGOVORA

### II.1 VRSTA UGOVORA:

Radovi

### II. 2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

### II.3. NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

Izgradnja objekata na lokalitetu Stup, ul. Gliše Jankovića br. 8 – opština Ilidža

### II. 4. OPIS PREDMETA UGOVORA: (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)

1. Dogradnja poslovnog prostora (radionički prostor uz postojeći objekat skladišta)
2. Skladište pumpnih agregata

<sup>1</sup> Zakon o javnim nabavkama BiH

## II. 5. UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

Detaljan opis radova kao i količine su dati u tenderskoj dokumentaciji.

## II.6. MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

Lokalitet Stup, ul. Gliše Jankovića br. 8 – opština Ilidža

## II. 7. PODJELA NA LOTOVE

Ne

## II. 8. PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

Ne

## II.9. ROK IZVRŠENJA RADOVA

period u mjesecima      max    2,5      (od dodjele ugovora)

## Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

### III. 1. IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

### III. 2. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM UZ PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17 UPZ)

### III. 3. IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN)

Garancija za dobro izvršenje ugovora i kvalitet radova u visini 10% ugovorene vrijednosti (sa rokom važnosti 30 dana od dana završetka radova)

### III. 4. OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)

Neopoziva, безусловna, plativa na prvi poziv bankovna garancija poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa

### III. 5. USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)

- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da se nad podnosiocem zahtjeva ne vodi niti je vođen stečajni i likvidacioni postupak (član 23. stav 1. tačka a.i tačka b. ZJN)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom osuđen u Sudskom postupku za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od zadnjih 5 godina, od dana koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23 stav 1 tačka c. ZJN BiH)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja nadležnog suda da ponuđač nije pravosnažnom odlukom proglašen krivim od strane suda za ozbiljan profesionalni prekršaj u periodu od zadnjih 5 godina koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23 stav 1 tačka d. ZJN BiH)
- Original ili ovjerene fotokopije uvjerenja da su izmirene obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za penziona i zdravstveno osiguranje sa 31.12.2007 godine (član 23. stav 1., tačka e. ZJN BiH)
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenja poreske uprave da su izmirene obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih poreza sa 31.12.2007 godine (član 23. stav 1. tačka f. ZJN BiH)
- Original ili ovjerena fotokopija uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, izdato od UIO ili nadležnog organa za indirektno oporezivanje sa 31.12.2007 godine (čl.23. stav 1 tačka f. ZJN BiH)
- Izjava o prihvatanju tenderskih uslova

**Napomena:** Naprijed navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri mjeseca

### III. 6. USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

(član 24 ZJN)

Original ili ovjerena fotokopija Rješenja o upisu u sudski registar sa svim pojedinačno ovjerenim priložima ili ekvivalent odgovarajućeg dokumenta koje nije starije od tri mjeseca (čl. 24. ZJN BiH)

### III. 7 USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)

- Ovjerena fotokopija poslovnog bilansa stanja i uspjeha na dan 31.12.2006. godine (član 25. stav 1 tačka b. ZJN BiH)
- Potvrda banke o aktivnosti transakcijskog računa koja nije starija od tri mjeseca
- Izjava ponuđača da će obezbjediti neopozivu, безусловnu, plativu na prvi poziv bankovnu garanciju poslovno prihvatljive banke za ugovornog organa i to:
  - avansnu garanciju, ukoliko traži avans (sa rokom važnosti : rok isporuke plus 15 dana)
  - garanciju za dobro izvršenje ugovora i kvalitet opreme u visini od 10 % ugovorene vrijednosti (sa rokom važnosti 30 dana od dana završetka radova)
- Izjava ponuđača o nepromjenjivosti cijena za vrijeme trajanja ugovora

### III. 8. USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)

- Referens lista urađenih projekata iz oblasti gradnje industrijskih objekata u zadnjih pet godina
- Struktura zaposlenika i tehničkih sredstava koji će biti angažovani na izradi projekta
- Priložen dinamički plan i metodologija izvođenja radova

## Odjeljak IV: POSTUPAK

### IV. 1. VRSTA POSTUPKA:

Otvoreni

### IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN):

- Cijena .....relativno učešće 70%
- Dinamika realizacije-rokovi izvođenja ..... relativno učešće 20%
- Uslovi i način plaćanja.....relativno učešće 10%

### IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)

Da - a u skladu sa odlukom o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ( Službeni glasnik BiH 105/06 )

### IV. 4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):

Može se obezbijediti do

19.03.2008 god.

Novčana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi

50 KM

Uplatu izvršiti u korist “HVB Central Profit banke” dd Sarajevo, broj računa 129-101-10000529-32 uz naznaku “za otkup tenderske dokumentacije” ili na Glavnoj blagajni KJKP “ViK” d.o.o. – Sarajevo, ul. J. Černija br. 8

### IV. 5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE,

ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)

Ponudu dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH.

### IV. 6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

25.03.2008 g.

(datum),

do 9:00 sati

(vrijeme)

**IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI**

dana  nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

**IV. 8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA**

*(u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)*

Datum

Mjesto

**Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE**

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Ponuđači trebaju dostaviti ponudu za kompletne radove iz tenderske dokumentacije</li><li>- Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku izrade ponude.</li></ul> |
|--|

Direktor

Fahrudin Pilavdžić, dipl.ing.maš.